

l61_waybel11

(TMU6TgPLAdtN9w2HF82x6JsUmRxsPV68QMm)

October 27, 2020

Let $v3_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_lattice3 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_lattice3 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_lattice3 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $g1_orders_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_orders_2 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_yellow_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_yellow_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r2_yellow_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(l1_orders_2 X0) \Rightarrow (\forall X1.(l1_orders_2 X1) \Rightarrow ((\\ g1_orders_2 (u1_struct_0 X0) (u1_orders_2 X0) = g1_orders_2 (u1_struct_0 \\ X1) (u1_orders_2 X1)) \Rightarrow (\forall X2.(r1_yellow_0 X0 X2) \Rightarrow (k1_yellow_0 \\ X0 X2 = k1_yellow_0 X1 X2)))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v5_orders_2 X0) \wedge ((v3_lattice3 \\ X0) \wedge (l1_orders_2 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(r1_yellow_0 X0 X1) \wedge (r2_yellow_0 \\ X0 X1)) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_orders_2 X0) \Rightarrow ((v1_lattice3 X0) \Rightarrow (\neg v2_struct_0 X0)) \quad (3)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0.((v3_orders_2 X0) \wedge ((v4_orders_2 X0) \wedge ((v5_orders_2 \\ X0) \wedge ((v1_lattice3 X0) \wedge ((v2_lattice3 X0) \wedge ((v3_lattice3 X0) \wedge \\ (l1_orders_2 X0))))))) \Rightarrow (\forall X1.((v3_orders_2 X1) \wedge ((v4_orders_2 \\ X1) \wedge ((v5_orders_2 X1) \wedge ((v1_lattice3 X1) \wedge ((v2_lattice3 X1) \wedge \\ ((v3_lattice3 X1) \wedge (l1_orders_2 X1))))))) \Rightarrow ((g1_orders_2 (u1_struct_0 \\ X0) (u1_orders_2 X0) = g1_orders_2 (u1_struct_0 X1) (u1_orders_2 \\ X1)) \Rightarrow (\forall X2.k1_yellow_0 X0 X2 = k1_yellow_0 X1 X2))) \end{aligned}$$